

# KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ŽAŠTITU



INDUSTRISKE SVOJINE

KLASA 21 (1)

IZDAN 1 AVGUSTA 1937.

## PATENTNI SPIS BR. 13458

N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holandija.

Superheterodinsko prijemno rasporedjenje.

Prijava od 7 maja 1936.

Važi od 1 februara 1937.

Naznačeno pravo prvenstva 6 januara 1936 (Holandija).

Ovaj se pronalazak odnosi na superheterodinsko prijemno rasporedjenje u kom je lokalna učestanost više od učestanosti primljenih oscilacija i u kom primljene oscilacije dovode se kroz filter za opseg učestanosti u pojačivačku cev visoke učestanosti ili u detektorsku cev.

U superheterodinskom prijemnom rasporedjenju, kao što je poznato primljene oscilacije zajedno sa oscilacijama koje proizvodi lokalni oscilator dovode se u detektorsku cev, tako da u anodnom kolu te detektorske cevi nastaju oscilacije čija učestanost odgovara zbiru ili razlici učestanosti primljenih oscilacija i lokalno proizvedenih oscilacija. U tom je slučaju anodno kolo spregnuto sa kolom intoniranim na učestanost razlike ili sa filterom za opseg učestanosti u kom se oscilacije sa učestanostu razlike filtriraju i dovode u pojačivač srednje učestanosti. Kada je učestanost primljenih oscilacija ravna  $f$ , a učestanost na koju je intoniran pojačivač srednje učestanosti ravna  $fm$ , onda se učestanost lokalnog oscilatora može učiniti ravna  $f + fm$  tako da se u anodnom kolu detektorske cevi pojavljuju oscilacije sa učestanostu  $fm$ . Ali nastaje ta poteškoća što oscilacije sa učestanostu  $f + 2fm$  zajedno sa lokalno proizvedenom učestanostu  $f + fm$  takođe daju učestanost razlike  $fm$ . U ovom se slučaju pored oscilacije željene učestanosti primaju se i oscilacije sa učestanostu  $f + 2fm$  koja se zove „ogledalna učestanost“.

Ovaj se nedostatak može delimično ukloniti time, što se primljene oscilacije dovode u prvu detektorskiju cev visoke uče-

stanosti, koja leži ispred te detektorske cevi, kroz filter za izdvajanje opsega učestanosti, koji je intoniran na željenu učestanost. Ovaj će filter ipak, i ako u manjoj meri, propuštaći oscilacije sa ogledalnom učestancu tako da nisu potpuno isključene mogućnosti smetnji zbog prijema oscilacija sa ogledalnom učestanošću.

Prema ovom pronalasku postiže se još veće suzbijanje ogledalne učestanosti na taj način što je u superheterodinskom prijemnom rasporedjenju — u kom je učestanost lokalno proizvedenih oscilacija viša od učestanosti primljenih oscilacija i u kom se primljene oscilacije dovode u pojačivačku cev visoke učestanosti ili u detektorskiju cev kroz filter za izdvajanje opsega učestanosti, koji se sastoji od dva ili više intoniranih kola struje koja su međusobno spregnuta a od kojih je prvo spregnuto sa antenom odn. izlaznim kolom pojačivačke cevi visoke učestanosti, koja leži ispred filtra za izdvajanje opsega, dok je jedna tačka (Q) prvega kola spojena sa zemljoveznom spojkom i (odn. ili) sa katodom naredne pojačivačke cevi visoke učestanosti ili detektorskiju cev — antenovezna spojka odn. anoda pojačivačke cevi visoke učestanosti koja leži ispred filtra za izdvajanje opsega, vezana preko nekog kondenzatora sa nekom tačkom (P) prvega kola struje filtra za izdvajanje opsega koja je vezana sa tačkom (Q) s jedne strane preko elemenata za uključivanje koji uglavnom uslovjavaju intoniranje kola, a s druge strane preko elemenata za uključivanje koji su spregnuti sa

drugim kolom filtra za izdvajanje opsega.

Ovaj je pronalazak objašnjen podrobije u primerima na crtežu.

Na sl. 1 predstavljeno je ulazno kolo superheterodinskog prijemnog rasporedenja u kom je primenjen ovaj pronaizak. Oscilacije koje je uhvatila antena dovode se u cev V kroz filter za opseg učestanosti koji se sastoji od dva intonirana kola struje koji su međusobno spregnuti. Prvo kolo  $L_1$ ,  $L_2$ ,  $C_5$ ,  $C_1$  spregnuto je sa antenom, koliko induktivno posredstvom međusobne induktanse kalemova  $L_0$  i  $L_1$ , toliko kapacitivno posredstvom kondenzatora  $C_3$ . Pri tome je predznak induktivne sprege između kalemova  $L_0$  i  $L_1$  izabran tako da ta sprega podupire dejstvo kapacitivne sprege posredstvom kondenzatora  $C_3$ . Tačka Q prvog kola spojena je sa zemaljskom spojkom E. Drugo kolo  $L_3$ ,  $C_5$ ,  $C_2$  filtra za opseg učestanosti spregnuto je sa prvim kolom koliko induktivno posredstvom međusobne induktanse kalemova  $L_2$  i  $L_3$ , toliko kapacitivno posredstvom kondenzatora  $C_5$ . Sprega između prvog i drugog kola filtra za opseg učestanosti može se ipak izvesti i na drugi način. Oba kola su pomoću promenljivih kondenzatora  $C_1$  i  $C_2$  intonirana na učestanost oscilacija koje treba da se prime. Resonantnu učestanost prvog kola uslovljavaju uglavnom samoindukcija  $L_1$  i kapacitet  $C_1$ , t. j. samoindikacija  $L_1$  je velika naspram samoindukciji  $L_2$ , a kapacitet  $C_5$  je veliki naspram kapacitetu  $C_1$ . Prema ovom pronaizlasku je tačka P prvog kola, koja leži između kalemova  $L_1$  i  $L_2$ , preko kondenzatora  $C_4$  vezane sa antenoveznom spojkom A, pri čemu je kondenzator  $C_4$  odmeren tako da se suzbijaju oscilacije sa ogledalnom učestanošću koje nastaju u drugom kolu.

Prvo kolo filtra za opseg učestanosti može da bude ne proizvoljan način spregnuto sa antenom. Ipak će uopšte pri proizvoljnoj sprezi sa antenom za svaku učestanost biti različita vrednost kapaciteta  $C_4$  pri kojoj će se suzbiti ogledalna učestanost u drugom kolu. Način sprege predstavljen na sl. 1, u kom je prvo kolo filtra za opseg učestanosti koliko induktivno toliko kapacitivno spregnuto sa antenom tako da se obe sprege međusobno podupisu u dejstvu, daje to naročito preimustvo da se pri podesnom izboru obeju sprega može postići suzbijanje ogledalne učestanosti u drugom kolu filtra za opseg učestanosti za veliko područje učestanosti pomoću iste vrednosti kapaciteta  $C_4$ .

Način dejstva ovog rasporedenja može se objasniti ovako: pošto je ogledalna učestanost viša od učestanosti na koju je

intoniran filter za opseg učestanosti, to je reaktansa kondenzatora  $C_1$  za ogledalnu učestanost manje od reaktanse kalema  $L_1$ . Zbog toga se kondenzatori  $C_3$  i  $C_1$  vladaju prema ogledalnoj učestanosti kao neki kapacitivni raspodeljivač napona, tako da je potencijal tačke P naspram tački Q približno u fazi sa potencijalom antenovezne spojke A naspram tački Q. Osim toga se, zbog induktivnog odnosa sa kalemom  $L_0$ , u kalemu  $L_1$  indukuje elektromotorna sila koja je takođe u fazi sa potencijalom antenovezne spojke A naspram tački Q. Kolo koje sačinjavaju kalemovi  $L_1$  i  $L_2$  i kondenzator  $C_5$  predstavlja induktivnu impedancu za ogledalnu učestanost, tako da kroz kalem  $L_1$  na tački P teče struja sa ogledalnom učestanošću koja zaostaje približno za ugao od  $90^\circ$  od napona između tačaka A i Q. Impedanca kola struje, koje sačinjavaju samoindukcija  $L_2$  i kapacitet  $C_5$ , mala je za ogledalnu učestanost naspram impedanci kola koje sačinjavaju samoindukcija  $L_1$  i kapacitet  $C_1$ . Kolo struje koje sačinjavaju kondenzator  $C_4$ , kalem  $L_2$  i kondenzator  $C_5$  predstavlja kapacitativnu impedancu za ogledalnu učestanost, tako da će kroz kondenzator  $C_4$  teći na tački P struja sa ogledalnom učestanošću koja približno za ugao od  $90^\circ$  prethodi naponu između tačaka A i Q. Vidi se da će pri pravilnom izboru kondenzatora  $C_4$  obe struje sa ogledalnom učestanošću koje teku ka tački P jedna drugu potpuno ili delimično suzbiti.

Tačka P izabraće se shodno tako da je ta tačka vezana sa tačkom Q s jedne strane preko elemenata uključivača ( $L_1$ ,  $C_1$ ) koji su spregnuti samo sa antenom, a s druge strane preko elemenata uključivanja ( $L_0$ ,  $C_5$ ) koji su spregnuti samo sa drugim kolom filtra za opseg učestanosti. Kod superheterodinskih prijemnih rasporedenja za više od jednog područja učestanosti, da bi se mogla da se upotrebi ista vrednost kapaciteta  $C_4$  i za područje najdužeg talasa, koji treba da se primi, pokazalo se da bi moglo biti povoljno ako spojna putanja između tačke P i tačke Q, koja sadrži elemente uključivanja spregnute sa antenom, sadrži takođe jedan ili više elemenata uključivanja koji su spregnuti sa drugim kolom. Kada se na pr. kondenzator  $C_4$  izabere tako da se za područje talasa od 200 do 600 m postiže dobro uključivanje ogledalne učestanosti, onda pri izvesnim vrednostima elemenata uključivanja proizlazi da pri vezi istog kondenzatora  $C_4$  sa odgovarajućom tačkom prvog kola nastaje za područje dugačkih radio-talasa superkompenzacija. Napred opisanim poduzimanjem može se i za područje najdužih

talasa koji treba da se prime postići dobro suzbijanje ugledalne učestanosti.

Na slikama 2 i 3 predstavljena su prijemna rasporedenja prema ovom pronalašku koja su dobro sposobna za prijem dvaju područja talasne dužine. Pri prijemu područja najkraćih talasa uključivači S su zatvoreni pa ova rasporedenja potpuno odgovaraju rasporedenju na sl. 1. Pri prijemu područja najdužih talasa uključivači S su otvoreni pa se u spojnu putanju između tačaka P i Q, koja sadrži elemente uključivanja spregnute sa antenom, uključuju jedan ili više elemenata uključivanja (kondenzator C<sub>5</sub>) na sl. 2 odn. kalem L<sub>2</sub> na sl. 3) koji su spregnuti sa drugim kolom filtra za opseg učestanosti.

#### Patentni zahtevi:

1) Superheterodinsko prijemno rasporedenje u kom je učestanost lokalno proizvedenih oscilacija viša od učestanosti oscilacija koje treba da se prime i u kom se primljene oscilacije dovode u pojačivačku cev visoke učestanosti ili detektorsku cev kroz filter za izdvajanje opsega učestanosti koji se sastoji od dva ili više intoniranih kola struje koja su međusobno spregnuta sa antenom, odn. sa izlaznim kolom pojačivačke cevi visoke učestanosti koja leži ispred filtra za opseg učestanosti, međutim je neka tačka (Q) prvog kola vezana sa zemljoveznom spojkom i (odn. ili) sa katodom naredne pojačivačke cevi visoke učestanosti ili detektorske cevi, naznačeno time, što je, radi suzbijanja struje sa ogle-

dalnom učestanošću u drugom kolu filtra za opseg učestanosti, antenovezna spojka odn. anoda pojačivačke cevi visoke učestanosti, koja leži ispred filtra za opseg učestanosti, preko nekog kondenzatora vezana sa nekom tačkom (P) prvog kola tog filtra koja je (tačka P) vezana sa tačkom Q s jedne strane preko elemenata uključivanja, koji uglavnom uslovjavaju intoniranje tog kola a s druge strane preko elemenata uključivanja koji su spregnuti sa drugim kolom filtra za opseg učestanosti.

2) Rasporedenje prema zahtevu 1, naznačeno time, što je prvo kolo filtra za opseg učestanosti koliko induktivno toliko kapacitativno spregnuto sa antenom, ili sa izlaznim kolom pojačivačke cevi visoke učestanosti koja leži ispred tog filtra, tako da se obe sprege međusobno podupiru u dejству.

3) Rasporedenje prema zahtevu 1 ili 2, naznačeno time, što je tačka P vezana sa tačkom Q s jedne strane preke elemenata uključivanja koji su spregnuti samo sa antenom a s druge strane preko elemenata uključivanja koji su spregnuti samo sa drugim kolom filtra za opseg učestanosti.

4) Superheterodinsko prijemno rasporedenje prema zahtevu 3, sposobno za prijem više od jednog područja talasne dužine, naznačeno time, što za područje najdužih talasa, koji treba da se prime, spojna putanja između tačaka P i Q, koja sadrži elemente uključivanja spregnute sa antenom, sadrži i jedan ili više elemenata uključivanja koji su spregnuti sa drugim kolom filtra za opseg učestanosti.






Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

